

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-2502
Podgorica, 10. oktobar 2016. godine



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	20. XI	20. 16	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	08-2/16-3		
VEZA:			
EPA:	66 XXVI		
SKRAĆENICA:			PRILOG:

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 22. septembra 2016. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ŽIGU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr **VLADIMIR KAVARIĆ**, ministar ekonomije i **IGOR NOVELJIĆ**, državni sekretar Ministarstva ekonomije.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s. r.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ŽIGU

Član 1

U Zakonu o žigu („Službeni list CG“, br. 72/10, 44/12, 18/14 i 40/16), u članu 18 stav 1 briše se.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Protiv rješenja nadležnog organa može se pokrenuti upravni spor.“

Dosadašnji st. 2 do 4 postaju st. 1 do 3.

Član 2

U članu 26a stav 5 i članu 27 st. 4 i 6 riječ „odbaciti“ zamjenjuje se riječju „odbiti“.

Član 3

U članu 28 stav 3 i članu 50c stav 2 riječ „konačnu“ u različitom padežu briše se.

Član 4

U članu 32 stav 2 riječi: „zaključkom odbacuje“ zamjenjuju se riječima: “rješenjem odbija“.

Član 5

U članu 33a stav 4 briše se.

Dosadašnji st. 5 i 6 postaju st. 4 i 5.

Član 6

Posije člana 33a dodaje se novi član 33b koji glasi:

„Nagodba

Član 33b

Podnosilac prijave i podnosilac prigovora za odbijanje registracije žiga mogu, u toku postupka ispitivanja prigovora, podnijeti potpisani zajednički predlog nadležnom organu da privremeno prekine postupak odlučivanja po prigovoru, radi postizanja nagodbe.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, nadležni organ će donijeti rješenje kojim odobrava privremeni prekid postupka odlučivanja po prigovoru, na period ne duži od šest mjeseci od dana podnošenja predloga.

Nadležni organ nastaviće sa postupkom odlučivanja po prigovoru, ako do isteka roka iz stava 2 ovog člana podnosilac prijave i podnosilac prigovora ne postignu nagodbu.

Nadležni organ nastaviće sa postupkom odlučivanja po prigovoru i prije isteka roka iz stava 2 ovog člana, ako to zatraže podnosilac prijave ili podnosilac prigovora.

Ukoliko podnosilac prijave i podnosilac prigovora postignu nagodbu u roku iz stava 2 ovog člana, dužni su da o tome sačine i potpišu zapisnik i dostave ga nadležnom organu.

Nakon prijema zapisnika iz stava 4 ovog člana, nadležni organ će donijeti rješenje o odbijanju prigovora ili rješenje o odbijanju registracije žiga.”

Član 7

U članu 35 stav 1 riječi: „odbačen ili“ brišu se.

U stavu 2 tačka na kraju teksta zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: „a nadležni organ donosi rješenje o obustavi postupka.“

Član 8

U članu 49 stav 4 riječ „odbaciti“ zamjenjuje se riječju „odbiti“.

U stavu 5 riječ „odbacuje“ zamjenjuje se riječju „odbija“.

Član 9

U članu 50b stav 1 riječ „konačnu“ briše se.

U stavu 2 riječi: „nakon konačnosti podnosi“ zamjenjuje se riječju „dostavlja“.

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15 i 40/16).

O B R A Z L O Ź E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o žigu sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, prema kojem je određeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Izmjenama i dopuni Zakona o žigu pristupilo se sa ciljem usklađivanja odredbi ovog zakona sa odredbama Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15 i 40/16).

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Ne postoje izvori prava Evropske unije niti potvrđene međunarodne konvencije sa kojima je potrebno vršiti usaglašavanje.

IV . OBJAŠNJENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

U članu 1 izvršena je izmjena u članu 18 Zakona na način što je brisan dosadašnji stav 1 ovog člana, s obzirom da Zakon o upravnom postupku ne omogućava da posebni zakoni određuju shodnu primjenu ZUPa u rješavanju upravne stvari. Takođe, izvršena je izmjena kojom je propisano da se protiv rješenja nadležnog organa može pokrenuti upravni spor, a ovo naročito imajući u vidu kompleksnost postupka registracije žiga. Slično rješenje kojim se propisuje sudska nadležnost za preispitivanje odluka nacionalnog organa koji se bavi registracijom žiga imaju i pojedine zemlje Evropske unije, poput Francuske i Irske, a izmjene u tom pravcu su u toku i u Hrvatskoj. Uvođenje mogućnosti pokretanja upravnog spora protiv rješenja nadležnog organa u skladu je sa članom 7 Zakona o upravnom postupku i pravom stranke na pravnu zaštitu u upravnoj stvari, te u skladu sa članom 119 stav 1 Zakona o upravnom postupku, kojim se omogućava isključivanje prava na žalbu zakonom.

U članu 2 izvršena je izmjena u članu 26a stav 5 i članu 27 st. 4 i 6 Zakona o žigu na način što je riječ „odbaciti“ zamijenjena sa riječju: „odbiti“. Navedena izmjena je izvršena iz razloga što Zakon o upravnom postupku više ne poznaje pojam odbacivanja, već je isti zamijenjen pojmom odbijanja.

U članu 3 brisana je riječ „konačno“ u različitom padežu iz člana 28 stav 3 i člana 50c stav 2 iz razloga što Zakon o upravnom postupku više ne poznaje pojam konačnosti.

U članu 4 izvršena je izmjena riječi „zaključkom odbacuje“ u članu 32 stav 2 u riječi „rješenjem odbija“, s obzirom da novi Zakon o upravnom postupku ne poznaje zaključak koji je zamijenjen rješenjem, a odbacivanje je zamijenjeno odbijanjem.

U **članu 5** brisan je stav 4 člana 33a, a u vezi sa izmjenom člana 18 zakona, vezanom za pokretanje upravnog spora.

U **članu 6** dodat je novi član 33b kojim se uvodi mogućnost nagodbe između podnosioca prijave i podnosioca prigovora, a u vezi sa registracijom žiga. Ovaj institut u interesu je obje strane.

U **članu 7** brisane su riječi: „odbačen ili“ iz člana 35 stav 1 Zakona, te izvršeno dodatno preciziranje u stavu 2 u pogledu akta koji donosi nadležni organ u slučaju neplaćanja tase i naknade troškova postupka.

U **članu 8** je izvršena izmjena riječi „odbaciti“ u riječ „odbiti“ u članu 49 stav 4 Zakona o žigu, te riječi „odbacuje“ u riječ „odbija“ u stavu 5 istog člana.

U **članu 9** je izvršena izmjena člana 50b stav 2 Zakona o žigu na način što su riječi „nakon konačnosti podnosi“ zamijenjene riječju „dostavlja“. Izmjena je izvršena jer institut konačnosti nije predviđen novim Zakonom o upravnom postupku. Izvršena je i izmjena u stavu 1 navedenog člana brisanjem riječi „konačnu“.

U **članu 10** uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

VI. TEKST ODREĐABA ZAKONA O ŽIGU ("SL. LIST CRNE GORE", BR. 72/10, 44/12, 18/14 I 40/16) KOJE SE MIJENJAJU

Postupak pred nadležnim organom

Član 18

U postupku registracije i zaštite žiga primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Na rješenje nadležnog organa može se izjaviti žalba Ministarstvu.

U postupku pred nadležnim organom plaćaju se administrativne takse u skladu sa zakonom kojim su uređene administrativne takse.

Visinu naknada posebnih troškova postupka i naknada troškova za pružanje informacionih usluga koje vodi nadležni organ utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Datum podnošenja prijave

Član 26a

Kao datum podnošenja prijave nadležnom organu priznaje se datum podnošenja prijave koja sadrži elemente i podatke iz člana 20 stav 1 tač. 1 do 4 ovog zakona.

Po prijemu prijave, nadležni organ ispituje da li prijava sadrži elemente i podatke za priznanje datuma iz člana 20 stav 1 tač. 1 do 4 ovog zakona.

Ako prijava ne sadrži elemente i podatke iz člana 20 stav 1 tač. 1 do 4 ovog zakona, nadležni organ je dužan da pozove podnosioca prijave da, u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja, otkloni utvrđene nedostatke.

Ako podnosilac prijave u roku iz stava 3 ovog člana otkloni utvrđene nedostatke, nadležni organ kao datum podnošenja prijave priznaje datum kada je podnosilac prijave otklonio utvrđene nedostatke.

Ako podnosilac prijave u roku iz stava 3 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke, nadležni organ će odbaciti prijavu.

Prijavu koja sadrži elemente i podatke iz člana 20 stav 1 tač. 1 do 4 ovog zakona nadležni organ upisuje u registar prijava sa datumom i vremenom podnošenja i brojem upisa prijave u registar.

Ispitivanje urednosti prijave

Član 27

Nakon upisa prijave u registar prijava, nadležni organ ispituje da li prijava ispunjava uslove iz člana 20 stav 1 tač. 5 i 6 ovog zakona i da li sadrži sve elemente i priloge utvrđene propisom kojim se bliže uređuje postupak za priznanje žiga.

Ako prijava ne ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, nadležni organ je dužan da pozove podnosioca prijave da, u roku od 60 dana od dana prijema obavještenja, otkloni utvrđene nedostatke.

Ako podnosilac prijave u roku iz stava 2 ovog člana otkloni utvrđene nedostatke smatraće se da je prijava bila uredna od dana podnošenja.

Ako podnosilac prijave u roku iz stava 2 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke nadležni organ će odbaciti prijavu.

Na zahtjev podnosioca prijave, rok iz stava 2 ovog člana može se produžiti najviše za 60 dana.

Ako podnosilac prijave ne podnese dokaze za priznanje prava prvenstva iz čl. 23 i 24 ovog zakona, zahtjev za priznanje prava prvenstva će se odbaciti.

Ispitivanje apsolutnih razloga za odbijanje prijave

Član 28

Nadležni organ urednu prijavu ispituje u pogledu postojanja razloga za odbijanje registracije iz člana 6 ovog zakona.

Ako nadležni organ utvrdi postojanje razloga za odbijanje registracije iz člana 6 ovog zakona, o tome obavještava podnosioca prijave u pisanoj formi.

Podnosilac prijave ima pravo da, u roku od 60 dana od dana prijema pisanog obavještenja o razlozima odbijanja zatražene registracije iz stava 2 ovog člana, podnese dokaze o činjenicama koje bi mogle uticati na konačnu odluku nadležnog organa.

Na zahtjev podnosioca prijave rok iz stava 3 ovog člana može se produžiti najviše za 60

dana.

Ako se podnosilac prijave u roku iz st. 3 i 4 ovog člana ne izjasni o postojanju razloga za odbijanje registracije iz člana 6 ovog zakona u odnosu na sve robe ili usluge za koje se traži registracija ili u svom izjašnjenju ne ospori razloge za odbijanje registracije, nadležni organ će rješenjem odbiti prijavu za registraciju u cjelini.

Ako se podnosilac prijave u roku iz st. 3 i 4 ovog člana ne izjasni o postojanju razloga za djelimično odbijanje registracije iz člana 6 ovog zakona ili ako nakon dobijanja izjašnjenja o razlozima za odbijanje registracije u odnosu na sve robe ili usluge nadležni organ utvrdi da znak ne ispunjava uslove za registraciju u odnosu na pojedine robe ili usluge, rješenjem će djelimično odbiti prijavu za registraciju.

Ispitivanje prigovora

Član 32

Nadležni organ ispituje da li je prigovor podnijelo lice iz člana 31 stav 2 ovog zakona i da li je prigovor podnesen u propisanom roku.

Ako nijesu ispunjeni uslovi iz stava 1 ovog člana, nadležni organ zaključkom odbacuje prigovor.

Nadležni organ primjerak prigovora dostavlja podnosiocu prijave i obavještava ga da se u roku od 60 dana od dana prijema obavještenja izjasni o prigovoru.

Osnovanost prigovora

Član 33a

Ako nadležni organ u postupku razmatranja prigovora utvrdi da je prigovor neosnovan, prigovor se rješenjem odbija.

Ako nadležni organ u postupku razmatranja prigovora utvrdi da je prigovor osnovan, registracija žiga iz objavljene prijave odbija se rješenjem u cjelini ili djelimično za određene vrste roba ili usluga.

Rješenje iz člana 33 stav 3 ovog zakona i st. 1 i 2 ovog člana nadležni organ dostavlja podnosiocu prijave i podnosiocu prigovora.

Na rješenje iz stava 2 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Ako se podnosilac prijave ne izjasni na prigovor u propisanom roku, zatražena registracija žiga odbija se u granicama zahtjeva navedenih u prigovoru.

Nadležni organ može da u postupku po prigovoru odredi usmenu raspravu.

Registracija žiga

Član 35

Ukoliko prigovor protiv registracije žiga nije podnesen ili je nakon podnošenja odbačen ili odbijen, nadležni organ poziva podnosioca prijave da, u roku od 60 dana od dana prijema poziva, plati administrativnu taksu za registraciju žiga, taksu za važenje žiga za prvih 10 godina i naknadu za objavljivanje registracije u Službenom glasilu.

Ukoliko podnosilac prijave ne plati takse i naknadu u roku iz stava 1 ovog člana smatraće se da je prijava povučena.

Nakon uplate takse i naknade iz stava 1 ovog člana nadležni organ donosi rješenje o registraciji žiga, na osnovu kojeg vrši upis žiga u Registar i objavljuje registracija žiga u Službenom glasilu.

Bliža sadržina podataka za registraciju žiga koji se objavljuju u Službenom glasilu utvrđuje se propisom Ministarstva.

Nosilac stiže pravo iz žiga danom registracije žiga u skladu sa ovim zakonom.
Datum izdavanja rješenja o registraciji žiga smatra se i datumom upisa žiga u Registar.

Zahtjev za međunarodno registrovanje

Član 49

Nosilac žiga, odnosno podnosilac prijave može podnijeti zahtjev za međunarodno registrovanje žiga, preko nadležnog organa.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se:

- 1) izgled znaka;
- 2) spisak roba, odnosno usluga prema Međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga, na engleskom jeziku;
- 3) punomoćje, ako se zahtjev podnosi preko punomoćnika;
- 4) dokaz o uplati administrativne takse.

Ako zahtjev za međunarodno registrovanje žiga nije uredan, nadležni organ će pisanim putem obavijestiti podnosioca zahtjeva da, u roku od 30 dana, otkloni utvrđene nedostatke.

Ako podnosilac zahtjeva u roku iz stava 3 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke, nadležni organ će odbaciti zahtjev.

Ako se zahtjev u skladu sa Madridskim aranžmanom i Madridskim protokolom ne može podnijeti nadležnom organu, zahtjev se odbacuje.

Ako je zahtjev uredan i ako su plaćene propisane administrativne takse, nadležni organ prijavu dostavlja Međunarodnom birou.

Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju i na podnošenje zahtjeva za naknadnu dezignaciju i za upis promjena u međunarodnom registru.

Sadržaj zahtjeva za međunarodnu registraciju žiga i zahtjeva za upis promjena u međunarodnom registru, kao i dokaze koji se podnose uz zahtjeve propisuje Ministarstvo.

Odbijanje zaštite međunarodne registracije žiga

Član 50b

Izuzetno od člana 28 stav 3 ovog zakona, za nosioca međunarodne registracije žiga rok za podnošenje dokaza o činjenicama koje bi mogle biti od uticaja na konačnu odluku nadležnog organa je četiri mjeseca od dana prijema pisanog obavještenja o razlozima privremenog odbijanja registracije.

Ako se nosilac međunarodnog žiga iz člana 50 ovog zakona ne izjasni na privremeno obavještenje nadležnog organa o namjeri odbijanja važenja tog žiga u Crnoj Gori, nadležni organ donosi rješenje o odbijanju važenja žiga, koje se nakon konačnosti podnosi Međunarodnom birou.

Dokazivanje upotrebe međunarodno registrovanog žiga

Član 50c

Za potrebe dokazivanja upotrebe međunarodno registrovanog žiga u postupku povodom prigovora, tužbe za brisanje žiga ili tužbe za osporavanje prava na žig, datum međunarodne registracije žiga je datum kada je istekao jednogodišnji rok koji teče od dana koji slijedi nakon datuma prijema obavještenja (notifikacije) Međunarodnog biroa o zahtjevu za proširenje zaštite međunarodno registrovanog žiga na teritoriju Crne Gore.

Ako istekom jednogodišnjeg roka iz stava 1 ovog člana postupak po zahtjevu za proširenje zaštite međunarodno registrovanog žiga na teritoriju Crne Gore nije okončan, datum

međunarodne registracije je datum kada je nadležni organ obavijestio Međunarodni biro o svojoj konačnoj odluci o odobravanju zaštite.



Crna Gora

DECENIJA
OBNOVE
NEZAVISNOSTI
HILJADU GODINA
DRŽAVNOSTI
2016



Da je vječna Crna Gora

MINISTARSTVO FINANSIJA

Crna Gora
**МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
ПОДГОРИЦА**

Причљено	06. 06. 2016		
Срг. ред.	Број	Прилог	Вриједност
	0901-328/Р		

Broj: 02-03-8328/1

Podgorica, 02. jun 2016. godine

MINISTARSTVO EKONOMIJE
- n/r ministra, g-dina Vladimira Kavarića -

Poštovani gospodine Kavariću,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 0901-328/7 od 20. maja 2016. godine, kojim se traži mišljenje na tekst *Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o žigu*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

U skladu sa članom 33 stav 2 Poslovnika Vlade Crne Gore i uvidom u tekst Predloga zakona, Ministarstvo finansija je, usljed potrebe usaglašavanja sa Zakonom o opštem upravnom postupku, saglasno da u postupku usvajanja Predloga zakona nije potrebno vršiti analizu uticaja propisa.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst Predloga, za sprovođenje ovog Zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.



Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na tekst *Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o žigu*.

S poštovanjem,


MINISTAR
mr Raško Konjević

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		ME/IU/PZ/16/07
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o žigu	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Trademarks	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije	
- Sektor/odsjek	Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Sekretar ministarstva - Igor Noveljić br.tel. 020 234 012 igor.noveljic@mek.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Samostalni savjetnik II – Nebojša Mugoša br.tel. 020 482 219 nebojsa.mugosa@mek.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2016-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje zakona o o izmjenama i dopuni Zakona o žigu nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost nacrt propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije:		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU sa kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU sa kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoji odgovarajući propis EU sa kojim je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
/	
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o žigu nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o žigu nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis <i>ZK</i> ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
Datum: 	Datum: 

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
ME/TU/PZ/16/07		ME/IU/PZ/16/07		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o žigu		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Trademarks		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti



Crna Gora

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta**


MINISTARSTVO EKONOMIJE

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o žigu	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XVII. Tržište, ugostiteljstvo i turizam	5. Pravo intelektualne svojine
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	podpoglavlje
	07. Pravo intelektualne svojine	-
Ključni termini - eurovok deskriptori	<ul style="list-style-type: none">- zaključak- rješenje- odbaciti- odbiti- nagodba	



Crna Gora

DECENIJA
OBNOVE
NEZAVISNOSTI
HILJADU GODINA
DRŽAVNOSTI
2016



Da je vječna Crna Gora

Crna Gora
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
ПОДГОРИЦА

Приљено: 16. 06. 2016			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
0901-	328	10	

МИНИСТАРСТВО VANJSKIH POSLOVA
I EVROPSKIH INTEGRACIJA

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ

Dopisom broj 0901-328/9 od 14. 06. 2016. tražili ste mišljenje **Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o žigu** s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s izjavom obrađivača propisa da ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.

Broj: 03/1/2-1/72/2

DRŽAVNI SEKRETAR ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

ambasador ~~Aleksandar Andrija Pejović~~

Podgorica,
15. VI 2016.

